

POSLOVNO IME BANKE I ADRESA DAVAOKA PROIZVODA/ USLUGE

Union Banka dd Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića 19
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ID broj: 4200640130001

Poslovna jedinica
Podružnica Sarajevo

REDOVNA PONUDA
OSNOVNI RAČUN

Reprezentativni primjer

OPIS GLAVNIH KARAKTERISTIKA PROIZVODA/ USLUGE:

1. Vrsta usluge (opis i karakteristika finansijske usluge koja se nudi):	Osnovni račun je račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija u konvertibilnim markama i obuhvata: - usluge otvaranja, vođenja i zatvaranja tog računa; - usluge koje omogućuju uplatu gotovog novca na račun za plaćanje; - usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca s računa na šalterima ili na ATM i drugim sličnim uređajima; - usluge prijenosa novčanih sredstava s računa na drugi račun i to: direktnim zaduženjem, korištenjem platne kartice uključujući plaćanja putem interneta, odobrenja uključujući trajni nalog, na terminalima i na šalterima i putem sistema internet bankarstva
2. Iznos usluge, oznaka valute i uvjeti / uslovi korištenja:	Ne postoje ograničenja u pogledu maksimalnog ili minimalnog iznosa sredstva na osnovnom računu, osim u slučajevima gdje je to zakonski regulisano. Osnovni račun se otvara u valuti KM. Raspolaganje sredstvima na osnovnom računu se može izvršiti na šalteru Banke uz predodžbu lične karte ili putem debitne kartice koja predstavlja instrument za podizanje novca na bankomatima u zemlji i inostranstvu kao i za kupovine na POS terminalima u trgovinama, do visine raspoloživih sredstava. Za sve transakcije nastale u zemlji zadužuje se osnovni račun Korisnika u KM valuti, dok se za transakcije nastale u inostranstvu zadužuje osnovni račun u protuvrijednosti KM, a prema kursu Visa kartične organizacije za pojedini region svijeta. Kurs Visa kartične organizacije za kupovine obavljene u inostranstvu je dostupan klijentima na adresi: http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp
3. Trajanje ugovora:	Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme
4. Visina i promjenjivost nominalne kamatne stope	Visina nominalne kamatne stope je 0,00% na godišnjem nivou. Kamatne stope su fiksne. Obračun kamate se vrši primjenom proporcionalne metode pri čemu godina ima stvarni broj dana 365/366.
5. Efektivna kamatna stopa (EKS) i ukupan iznos koji korisnik treba da plati, odnosno koji mu se treba isplatiti:	Nije primjenjivo za ovaj proizvod/uslugu.
6. Iznos i broj rata kredita i perioda u kojima dospijevaju:	Nije primjenjivo za ovaj proizvod/uslugu.
7. Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, te druge naknade i troškovi koji proizilaze iz ugovora uz određenje jesu li fiksni ili promjenjivi i uvjete pod kojima se mogu mijenjati	Obračun naknade za vođenje računa obračunava se na zadnji radni dan u mjesecu. Naknada za vođenje osnovnog računa obračunava se mjesečno u iznosu od 1,00 KM. Godišnja članarina i osiguranje za korištenje debitne kartice iznosi 12,00 KM, a izdavanje kartice je bez naknade. Zatvaranje osnovnog računa na zahtjev klijenta Banka obavlja bez naknade. Sve uplate i isplate po ovoj vrsti računa su bez naknade. Sve naknade su promjenjive. Važeći Cjenovnik naknada u vrijeme važenja ovog informacionog lista dostupan je u poslovnica Banka i drugim distributivnim kanalima Banke. Naknade se revidiraju najmanje jednom u toku kalendarske godine. U slučaju promjena bankovnih naknada, Banka će, putem distribucijskih kanala, najmanje 15 dana prije početka njihove primjene, pismeno obavijestiti Klijenta.
8. Obaveza korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora	Ukoliko potrebna dokumentacija podliježe ovjeri od strane Notara ili Opštine/Općine postoji mogućnost troškova ovjere iste. Usluga ovjere dokumentacije se naplaćuju u skladu sa važećom tarifom Notara ili Opštine/Općine.
9. Obaveza zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim s osnovnim ugovorom	Otvoravanje osnovnog računa nije uslovljeno ugovaranjem sporednih usluga.
10. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza	U slučaju kašnjenja u ispunjenju obaveza definisanim Ugovorom, Banka ima pravo Klijentu obračunati i naplatiti zakonsku zateznu kamatu, koja se obračunava na svaki dospjeli iznos od datuma dospijeća obaveze do dana ispunjenja, a prema važećoj stopi zakonske zatezne kamate. Na dan izdavanja Informacionog lista zakonska zatezna kamata iznosi 10 %.
11. Instrumenti obezbjeđenja:	Nije primjenjivo za ovaj proizvod/uslugu.
12. Iznos naknade za prijevremeni povrat:	Nije primjenjivo za ovaj proizvod/uslugu.
13. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora:	Korisnik ima pravo na besplatan primjerak nacrtu ugovora, osim ukoliko Banka ocijeni da ne želi zasnovati odnos sa Korisnikom u konkretnom pravnom poslu.

14. Period u kojem Banku obavezuju podaci navedni u informacionom listu u pregovaračkoj fazi:	Ponuda važi sedam dana od datuma uručivanja Informacionog lista.			
15. Uvjeti polaganja novčanog depozita:	Otvaranje osnovnog računa nije uslovljeno polaganjem novčanog depozita.			
Reprezentativni primjer	-			KM
	Datum	Isplata	Uplata	
	03.01.2026.godine		800,00 KM	
	15.01.2026. godine		300,00 KM	
	21.01.2026. godine	200,00 KM		
	31.01.2026. godine	48,50 KM (UPP nalog unutar banke)		
	31.01.2026. godine	1,00 KM (Naknada za vođenje računa)		
	Konačno stanje sa 31.01.2026. godine		850,50 KM	

Standardni informacioni list izdao/la:

(ime i prezime)

Standardni informacioni list preuzeo/la:

(upisati ime i prezime korisnika)

Potpis Korisnika

Datum: